

UGOVOR O FINANSIRANJU

<KOL-nnn-24>

Zaključen između:

1. **Fond za inovacije Crne Gore**, sa sjedištem u Bul. Mihaila Lalića br. 15, Podgorica, PIB 03382052, koji zastupa izvršna direktorica Bojana Femić Radosavović, u daljem tekstu označen kao „**Fond**“

i

2. <naziv podnosioca>, sa sjedištem u <adresa>, PIB/registracioni broj <PIB/registracioni broj>, koga zastupa zakonski zastupnik <ime ovlaštenog lica za zastupanje>, u daljem tekstu označen kao „**Korisnik granta**“

i

3. <naziv kopodnosioca>, sa sjedištem u <adresa>, PIB/registracioni broj <PIB/registracioni broj>, koga zastupa zakonski zastupnik <ime ovlaštenog lica za zastupanje>, „**Sukorisnik granta**“

Podnosilac i kopodnosilac granta će u daljem tekstu ugovora biti pojedinačno označeni kao „**Ugovorna strana**“ i zajednički kao „**Ugovorne strane/Korisnici granta**“.

Pored **Ugovornih strana/Korisnika granta**, konzorcijum može uključiti i druge entitete u formi partnera u daljem tekstu označen kao „**članovi konzorcijuma**“.

DEFINICIJE

Sljedeće definicije će imati značenje kako slijedi:

Intelektualna svojina	odnosi se na autorska i srodna prava, na sva prava vezana uz pronalaskе (uključujući patentna prava), biljne sorte, registrovane i neregistrovane žigove (uključujući i uslužne žigove), registrovane dizajne, povjerljive informacije (uključujući poslovne tajne i know how), integrisane sklopove, i na sva ostala prava koja proizlaze iz intelektualnih aktivnosti u ekonomskim, naučnim, literarnim ili umjetničkim poljima.
Javni poziv	odnosi se na Javni poziv za dodjelu kolaborativnih grantova za inovacije, koji je objavljen od strane Fonda za inovacije Crne Gore.
Kolaborativni grant	finansijski podsticaj čija je osnovna svrha podsticanje mikro, malih i srednjih preduzeća da sarađuju sa naučnoistraživačkim ustanovama i/ili drugim MMSP u izradi i sprovođenju inovativnih projekata sa ciljem stvaranja novih proizvoda i usluga, kao i tehnologija sa značajnim, održivim budućim uticajem i tržišnim potencijalom.
Kolaborativni program inovacija	program podrške koji definiše uslove Javnog poziva za dodjelu kolaborativnih grantova za inovacije
Ključni tim	osoblje koje je Korisnik granta predstavio kao ključno za realizaciju Projekta u svojoj Prijavi.
MMSP	Mikro, mala i srednja preduzeća u skladu sa definicijom u Prilogu 1. Uredbe GBER
Naučno-istraživačka ustanova (NIU)	licencirana naučno-istraživačka ustanova upisana u Registar koji se vodi kod Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.
Odobreni budžet projekta	budžet projekta koji je prihvaćen od strane Fonda i sastavni je dio Ugovora o finansiranju (Prilog 3).
Prijava	set dokumenata dostavljenih od strane Korisnika granta u trenutku prijavljivanja na javni poziv, a koja čini sastavni dio Ugovora o finansiranju (Prilog 2).
Projekat	predstavlja razvoj aktivnosti Korisnika granta, na način opisan u prijavnom obrascu.

Posebni uslovi ugovora

1. ČLAN 1 – PREDMET UGOVORA

- 1.1. Predmet ovog Ugovora je pružanje finansijske podrške na osnovu Odluke o finansiranju br. **<broj odluke>** od **<datum donošenja odluke>** Korisniku granta od strane Fonda, za sprovođenje projekta **<KOL-nnn-24>** sa nazivom **<naziv projekta>** pod uslovima i na način definisan Javnim pozivom i pravilnicima Fonda.
- 1.2. Korisnicima granta će se dodijeliti bespovratna sredstva pod uslovima i odredbama navedenim u ovom ugovoru, koji se sastoji od ovih posebnih uslova i priloga, koje Korisnici granta ovim izjavljuju da su prihvatili.

2. ČLAN 2 – PERIOD SPROVOĐENJA PROJEKTA

- 2.1. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa sve ugovorne strane. Ukoliko ugovorne strane potpišu Ugovor na različite datume, datum stupanja na snagu će se smatrati kasniji datum.
- 2.2. Period sprovođenja projekta je **<broj mjeseci>** i počinje od **<datum>** a traje do **<datum>**.
- 2.3. Ukoliko Korisnik granta želi odložiti sprovođenje Projekta (ili dijela Projekta), mora prije datuma početka sprovođenja navedenog u članu 2.2 podnijeti Fondu pisani zahtjev za odlaganje u kojem objašnjava posebne okolnosti koje su dovele do zatraženog odlaganja.
- 2.4. Fond je obvezan da u roku od 30 dana odluči o zahtjevu iz člana 2.3. ovog Ugovora a poštujući odredbe člana 11. ovog Ugovora.

3. ČLAN 3 – FINANSIRANJE PROJEKTA

- 3.1. Fond se obavezuje da:
 - za realizaciju Projekta obezbijedi sredstva u bruto iznosu do **<iznos granta (slovima)>** EUR, u skladu sa odobrenim budžetom Projekta.
 - prenosi sredstva Ugovornim stranama na račune, u skladu sa dinamikom realizacije Projekta i odobrenim budžetom Projekta.
- 3.2. Korisnik granta se obavezuje da:

- za realizaciju Projekta obezbijedi novčano sufinansiranje u iznosu od **<iznos sufinansiranja (slovima)> EUR**, u skladu sa odobrenim budžetom Projekta. Sufinansiranje u tom smislu mora biti obezbijeđeno iz drugih, privatnih izvora, koji su nezavisni od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.
- Broj namjenskog računa je **<broj računa>** koji se vodi kod **<naziv banke>**, a koji će isključivo da služi obavljanju platnih transakcija (domaćih i/ili međunarodnih) u vezi sa Projektom.

3.3. Sukorisnik granta se obavezuje da:

- za realizaciju Projekta obezbijedi novčano sufinansiranje u iznosu od **<iznos sufinansiranja (slovima)> EUR**, u skladu sa odobrenim budžetom Projekta. Sufinansiranje u tom smislu mora biti obezbijeđeno iz drugih, privatnih izvora, koji su nezavisni od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.
- Broj namjenskog računa je **<broj računa>** koji se vodi kod **<naziv banke>**, a koji će isključivo da služi obavljanju platnih transakcija (domaćih i/ili međunarodnih) u vezi sa Projektom.

4. ČLAN 4 - NAČIN ISPLATE SREDSTAVA FONDA

- 4.1. Preduslov svake isplate ugovorenih sredstava od strane Fonda Ugovornim stranama je da Ugovorne strane uplate svoj pripadajući dio finansijskih sredstava i da Fondu dostave izvod sa namjenskih bankovnih računa kao dokaz. Plaćanja će se vršiti u tranšama u skladu sa Odobrenim budžetom Projekta, predstavljenim u Prilogu 3 ovog Ugovora. Korisnik granta je odgovoran za komunikaciju sa Fondom i koordinaciju ove procedure.
- 4.2. Prva isplata od strane Fonda Ugovornim stranama izvršiće se u roku od 10 radnih dana od dana dostavljanja izvoda sa namjenskih bankovnih računa Ugovornih strana.
- 4.3. U slučaju da Ugovorne strane ne izvrše uplatu pripadajućeg dijela sufinansiranja Projekta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora, Fond ima pravo obustavi dalje izvršenje ovog Ugovora i da ga jednostrano raskine.
- 4.4. Preduslov za isplatu preostalih sredstava Fonda prema Ugovornim stranama je dostavljanje objedinjenih šestomjesečnih izvještaja o napretku i pripadajućih finansijskih izvještaja od strane Ugovornih strana i članova konzorcijuma i pozitivna ocjena tih izvještaja od strane Fonda. Fond je u obavezi da u roku od 10 radnih dana od pozitivne ocjene izvještaja i ispunjenja uslova iz člana 4.1 ovog Ugovora, Ugovornim stranama isplati iznos sredstava u skladu sa odobrenim budžetom Projekta.
- 4.5. Iznos isplata od strane Fonda, koje su navedene u Odobrenom budžetu Projekta, podliježu usklađivanju od strane Fonda a koje Fond obračunava i utvrđuje na osnovu dozvoljenih troškova Ugovornih strana za svaki izvještajni period, odnosno u slučaju da su nastali nedozvoljeni troškovi tokom odgovarajućeg perioda.

5. ČLAN 5 - OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

- 5.1. Ugovorne strane su u obavezi da sprovedu Projekat u skladu sa ovim Ugovorom i njegovim priložima, pravilima Javnog poziva i ostalim aktima Fonda, efikasno, blagovremeno, u skladu sa dobrom poslovnom praksom, dobrim tehničkim, ekonomskim, finansijskim, upravljačkim i socijalnim standardima i praksama, kao i da se pridržavaju predviđenih procedura i pravila i da omoguće Fondu da na efikasan način vrši nadzor nad sprovođenjem Projekta.
- 5.2. Ugovorne strane imaju obavezu da raspoložu i upravljaju sredstvima isplaćenim od strane Fonda isključivo za potrebe finansiranja projekta, u skladu sa odobrenim budžetom projekta i na način kako je definisano ovim ugovorom i priložima. Svako odstupanje od ove obaveze može predstavljati osnov za raskid ugovora.
- 5.3. Ugovorne strane su dužne da održavaju, odnosno obezbijede održavanje sistema finansijskog upravljanja, računovodstva, pripremi finansijske izvještaje, u skladu sa računovodstvenim standardima koji se primjenjuju, na način da tačno, precizno i adekvatno odražava operacije, resurse i troškove u vezi sa Projektom.
- 5.4. Korisnik granta je dužan da obezbijedi koordinaciju rada konzorcijuma i garantuje ispunjenje svih obaveza po ovom Ugovoru prema Fondu, u ime svih članova konzorcijuma, uključujući namjensko trošenje sredstava po ovom Ugovoru.
- 5.5. Ugovorne strane su u obavezi da pisanim putem obavijeste Fond o svakoj promjeni udjela vlasništva registrovanoj u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore (CRPS) koja se odnosi na njega ili na bilo kog člana konzorcijuma. Fond ima pravo jednostranog raskida ugovora u slučaju da Ugovorne strane ne poštuju ovu obavezu.
- 5.6. Ugovorne strane ne mogu otuđiti opremu koja je nabavljena za potrebe realizacije Projekta, niti mogu raspolagati drugom imovinom koja služi realizaciji Projekta, bez prethodnog pisanog odobrenja Fonda. Nakon završetka projekta i pozitivnog finalnog izvještaja, Ugovorne strane raspolagati opremom bez saglasnosti Fonda.
- 5.7. Ugovorne strane su u obavezi da obavijesti Fond ukoliko vrši povraćaj PDV-a iz ukupnih sredstava iz ovog ugovora. Korisnik granta je u obavezi da iznos vraćenog PDV-a uplati na način i instrukcijama koje mu Fond dostavi.
- 5.8. Ugovorne strane će obavijestiti Fond bez ikakvih odlaganja o blokadi računa, o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije, za bilo kog člana konzorcijuma.
- 5.9. Ugovorne strane su dužne da zajednički i bez odlaganja obavještavaju Fond o svim značajnim dešavanjima u vezi sa Projektom, koja predstavljaju odstupanje u odnosu

na odobrenu prijavu, kako bi obezbijedio da Fond bude u toku sa aktivnostima i statusom Projekta, te omogućio eventualne promjene aktivnosti na Projektu.

- 5.10. Ugovorne strane su u obavezi da odgovaraju na sve upitnike od strane Fonda u cilju prikupljanja i obrade statističkih podataka.

6. ČLAN 6 - NADZOR

- 6.1. Ugovorne strane će omogućiti Fondu i drugim odgovarajućim organima i institucijama Crne Gore i trećim licima koje Fond uputi kod Ugovorne strane /članova konzorcijuma, da posjete prostorije Ugovornih strana/članova konzorcijuma, za potrebe vršenja nadzora, medijske posjete i druge potrebe. Osim toga, Ugovorne strane će voditi knjigovodstvo po principu *otvorene knjige* i omogućiti Fondu i licima koje on uputi, da efektivno izvrše nadzor načina realizacije projekta, tokom trajanja Projekta i pet godina po okončanju realizacije. Korisnik granta će omogućiti da Fond izvrši nadzor nad implementacijom Projekta u pogledu svake aktivnosti. Za vrijeme trajanja ovog Ugovora, Fond može u svakom trenutku sprovođenja Projekta i 5 godina nakon završetka u skladu s datumima navedenim u članu 2 ovog Ugovora zahtijevati od Korisnika granta da dostavi dokumentaciju i informacije koje se tiču realizacije Projekta.
- 6.2. Fond ima pravo da odredi i zatraži od Ugovornih strana da preduzmu ili da obezbijede da budu preduzete korektivne mjere, u slučaju da na osnovu pribavljenih ili dobijenih informacija ili na drugi način, procijeni i utvrdi da postoji bilo koja vrsta kršenja akata Fonda i/ili povrede odredbi ovog Ugovora i/ili druge nepravilnosti.
- 6.3. Fond će obavijestiti Ugovorne strane o potrebi preduzimanja korektivnih mjera i ostaviti mu primjereni rok, koji ne može biti duži od 15 (petnaest) radnih dana, za primjenu korektivnih mjera, odnosno obezbijediti da takva mjera bude preduzeta.

7. ČLAN 7 - VIDLJIVOST

- 7.1. Podrška Fonda će biti priznata i naznačena u svim publikacijama naučnih i tehničkih časopisa u vidu podataka ili drugih informacija koje se odnose na Projekat, ne obuhvatajući literaturu i priručnike o samom proizvodu ili usluzi Ugovornih strana.
- 7.2. U mjeri u kojoj je to neophodno kako bi Fondu bila dozvoljena slobodna diseminacija takvih publikacija ili informacija, za čiju diseminaciju Fond ima pravo uz ograničenja navedena u članu 7 ovog Ugovora, smatra se da Ugovorne strane odriču svih potraživanja u pogledu diseminacije tih publikacija i informacija.
- 7.3. Ugovorne strane se obavezuju da prilikom svakog objavljivanja postignutih rezultata rada na projektu i prezentacije projekta tokom njegovog trajanja ili nakon završetka, u obliku naučnih i stručnih konferencija, televizijskih ili radio programa i drugim oblicima jasno i vidljivo istakne logo i da je isti sufinansiran od strane Fonda.

- 7.4. Ugovorne strane su obvezane da učestvuju u svim javnim predstavljanjima Fonda kao i u aktivnostima Fonda (seminarima, radionicama, internet platformama i sličnim aktivnostima), a vezano za Projekat.
- 7.5. Ugovorne strane će dostaviti Fondu dva primjerka svih publikacija koje su rezultat rada podržanog od strane Fonda, u razumnom roku nakon objavljivanja, a najkasnije uz prvi sljedeći izvještaj.

8. ČLAN 8 – POVJERLJIVE INFORMACIJE

- 8.1. Informacije koje Ugovorne strane posjeduju i dostave Fondu smatraće se povjerljivim informacijama i čuvaće se u skladu sa internim aktima Fonda i Zakonom o zaštiti poslovne tajne ("Službeni list CG", br. 145/2021).
- 8.2. Ništa od prethodno navedenog ne isključuje niti ograničava pravo Fonda da objavi podatke o podršci koju je pružio Ugovornin stranama.

9. ČLAN 9 – INTELEKTUALNA SVOJINA

- 9.1. Intelektualna svojina podobna da bude predmet zaštite u skladu sa propisima Crne Gore, a koja je stvorena tokom realizacije Projekta, pripada Korisniku granta.
- 9.2. Ugovorne strane garantuju da su vlasnici svih prava intelektualne svojine koju razvija u okviru Projekta, odnosno da je raspored tih prava već regulisan Ugovorom o konzorcijumu, ako su i ostali članovi konzorcijuma titulari takvih prava. Korisnik granta izričito garantuje da proizvod, odnosno usluga, koji razvija u okviru Projekta ne krši prava intelektualne svojine bilo kog trećeg lica. Fond ne snosi bilo kakvu odgovornost u slučaju povrede tuđih prava intelektualne svojine i ako se takvi zahtjevi i pojave, Korisnik granta je u obavezi da bez odlaganja i o svom trošku takve zahtjeve reguliše i odbije.
- 9.3. Na zahtjev Fonda, Ugovorne strane i članovi konzorcijuma su u obavezi da pruže dokaze o vlasništvu nad pravima intelektualne svojine koja je postojala prije zaključenja ovog ugovora i koja nastanu tokom njegove realizacije.

10. ČLAN 10 – IZVJEŠTAVANJE

- 10.1. Korisnik granta je u obavezi da dostavlja objedinjene polugodišnje izvještaje o napretku u vidu narativnog i finansijskog izvještaja. Korisnik granta podnosi ovakav izvještaj najkasnije 15 kalendarskih dana po isteku izvještajnog perioda, sa pratećom dokumentacijom.

- 10.2. Korisnik granta je u obavezi da dostavi objedinjeni završni izvještaj najkasnije 30 kalendarskih dana po isteku izvještajnog perioda, sa pratećom dokumentacijom. Završni izvještaj mora sadržati narativni i finansijski dio izvještaja.
- 10.3. Narativni dio izvještaja sadrži opis napretka Projekta, sa opisom planiranih aktivnosti u predstojećem polugodišnjem periodu, uz posebne napomene o mogućim rizicima u daljoj realizaciji Projekta i iskustvima iz izvještajnog perioda na koji se izvještaj odnosi.
- 10.4. Finansijski dio izvještaja sadrži pregled svih plaćanja sa namjenskih računa Projekta. Ovakva plaćanja moraju biti pojašnjena i kategorisana u skladu sa Odobrenim budžetom Projekta.
- 10.5. Završni izvještaj pored gore navedenih stavki, sadrži i detalje o opštim rezultatima Projekta. Ovaj izvještaj će sadržati i informacije o statusu svih planiranih ključnih faza i razvojnim aktivnostima, marketinškim aktivnostima i komercijalizaciji proizvoda, odnosno usluge, koje je razvijao Korisnik granta u saranji sa članovima konzorcijuma.
- 10.6. Korisnik granta je dužan da uz polugodišnji izvještaj o napretku koji dopijeva tačno na polovini sprovođenja projekta, ili nakon polovine sprovođenja projekta ukoliko se izvještaj vremenski ne podudara sa polovinom trajanja projekta, uradi nezavisnu eksternu reviziju projekta. Takođe, Fond zadržava pravo da zahtijeva eksternu reviziju projekta u bilo kom trenutku sprovođenja ili na kraju projekta ukoliko za to postoje opravdani razlozi. Troškove revizije snose Ugovorne strane.
- 10.7. Odobrenje ili odbijanje izvještaja iz prethodnih stavova će biti dostavljeno Ugovornim stranama u roku od 15 radnih dana od dana prijema izvještaja. Fond zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju u cilju provjere dostavljenog izvještaja u skladu sa članom 13 Opštih uslova, kao i da posjeti Ugovorne strane radi sprovođenja nadzora u skladu sa članom 6 ovog ugovora i članom 15 Opštih uslova.
- 10.8. Korisnik granta je u obavezi da svaki izvještaj dostavi na engleskom jeziku.
- 10.9. Fond zadržava pravo da zahtijeva od Korisnika granta izvještavanje na obrascima koje utvrdi sam Fond.

11. ČLAN 11 - IZMJENE I DOPUNE UGOVORA O FINASIRANJU

- 11.1. Zahtjeve za izmjene i dopune ovog Ugovora podnosi Korisnik granta uz saglasnost Sukorisnika granta u skladu sa ovim Ugovorom i članom 8 Opštih uslova.
- 11.2. Fond će odobriti ili odbaciti zahtjeve za izmjenama i dopunama u roku ne dužem od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva. Izostanak odgovora Fonda na zahtjev unutar navedenog roka, ili unutar bilo kojeg drugog razdoblja navedenog u ovom Ugovoru, ne znači odobrenje istog.

- 11.3. Ugovorne strane mogu bez odobrenja Fonda vršiti izmjene Odobrenog budžeta unutar svake kategorije troška, do 10% od ukupnog predviđenog iznosa za kategoriju troška, kao i promjenu adrese Korisnika granta na teritoriji Crne Gore.
- 11.4. Ugovorne strane mogu samo izuzetno, po prethodno pisanom odobrenju od strane Fonda, izvršiti promjenu članova Ključnog tima ili njihovih dužnosti i odgovornosti. Da bi se ova izmjena odobrila, predloženi kandidat mora da ispunjava uslove postavljene od Fonda i da posjeduje najmanje jednake kvalifikacije kao član koji se mijenja.
- 11.5. Sve izmjene i dopune ovog Ugovora će biti izvršene u pisanom obliku i na crnogorskom jeziku.

12. ČLAN 12 - RASKID UGOVORA

- 12.1. Fond će imati pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora ukoliko:
 - Ugovorne strane ne troše sva sredstva uplaćena po ovom Ugovoru za Projekat u skladu sa Odobrenim budžetom;
 - se Ugovorne strane ne pridržavaju bilo kojeg drugog zahtjeva ili uslova postavljenog od strane Fonda, vezanog za finansiranje ovog Ugovora;
 - Fond iz opravdanih razloga sumnja da je primio netačne ili nepotpune informacije vezane za Projekat, uključujući informacije u Projektom prijedlogu ili tokom pregovora o uslovima finansiranja prije potpisivanja ovog Ugovora ili u bilo kojem izvještaju primljenom u skladu sa Ugovorom;
 - potrebni izvještaji ili druga dokumenta nisu podnešeni Fondu u vremenskom roku određenom članom 10 ovog ugovora;
 - Fond ne odobri izvještaje ili druga dokumenta od strane Korisnika;
 - Ugovorne strane i članovi konzorcijuma ne izvršavaju ili loše izvršavaju realizaciju Projekta ili u slučaju kršenja bitnih obaveza propisanih ovim Ugovorom, a koje nijesu otklonjene/ispravljene u roku od 15 radnih dana od dana zahtjeva Fonda;
 - poslovanje Ugovornih strana ili članova konzorcijuma postane nelikvidno ili insolventno, ako je nad njima otvoren stečajni postupak, ili su im prekinute poslovne aktivnosti;
 - Ugovorne strane ili članovi konzorcijuma ozbiljno prekrše svoje druge ugovorne obaveze prema državnim organima;
 - da su Ugovorne strane istraživanje ili dio istraživanja predloženog u okviru Projekta djelimično ili u potpunosti finansirale iz drugih bespovratnih izvora finansiranja, domaćih ili međunarodnih.
- 12.2. Ukoliko dođe do jednostranog raskida ovog Ugovora od strane Fonda, Ugovorne strane će biti obaviještene, a raskid će stupiti na snagu 30 dana od dana slanja obavještenja.
- 12.3. Bez obzira na bilo koje druge odredbe Ugovora, Fond će biti ovlašćen da obustavi finansiranje i/ili raskine ovaj Ugovor i neće snositi bilo kakvu odgovornost prema

Ugovornim stranama ili članovima konzorcijuma, niti prema bilo kojim trećim licima, ako finansiranje Fonda ili njegovih aktivnosti bude iz bilo kog razloga zaustavljeno ili okončano.

- 12.4. U slučaju obustave finansiranja, Fond će poslati pisano obavještenje Ugovornim stranama u kojem ih obavještava o povredi ugovora, zahtijevajući od Korisnika da primijeni korektivne mjere i mjere za otklanjanje povrede u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja.

13. ČLAN 13 - POVRAĆAJ SREDSTAVA

- 13.1. U slučaju prestanka važenja ovog Ugovora, uplaćena sredstva Fonda na namjenski račun, koja nijesu u cjelosti potrošena, Ugovorne strane će biti u obavezi da vrate Fondu, bez ikakvih odlaganja.
- 13.2. Fond može od Ugovornih strana tražiti povraćaj svih, ili dijela sredstava isplaćenih po ovom Ugovoru za Projekat, ukoliko ista nisu adekvatno utrošena ili u slučajevima određenim članovima ovog Ugovora, u roku od 30 dana.
- 13.3. U slučaju raskida ovog Ugovora bilo koje finansiranje od strane Fonda je ograničeno na prihvatljive troškove koji su nastali i prihvaćeni su do datuma raskida ovog Ugovora, o čemu odluku donosi Fond, zavisno od okolnosti svakog pojedinačnog slučaja.

14. ČLAN 14 - ARHIVA

- 14.1. Ugovorne strane i članovi konzorcijuma je u obavezi da čuvaju svu dokumentaciju u vezi sa Projektom u elektronskoj formi za period od pet godina po okončanju Projekta, za potrebe eventualnih kontrola ili za druge potrebe od strane Fonda.
- 14.2. Ugovorne strane i članovi konzorcijuma su u obavezi da čuvaju relevantnu arhivsku građu u papirnoj formi u skladu sa pravnim propisima Crne Gore.

15. ČLAN 15 - UGOVOR O KONZORCIJUMU I USTUPANJE UGOVORA

- 15.1. Ugovorne strane ne mogu ustupiti ovaj Ugovor, niti bilo koje pravo ili obavezu iz ovog Ugovora, trećem licu. Nijedan od članova konzorcijuma ne može ustupiti ili na bilo koji način raspolagati (uključujući zalogu, prenos potraživanja) bilo kojim pravima i obavezama koja proizilaze iz Ugovora o konzorcijumu i drugih ugovora koji regulišu međsobnu saradnju članova konzorcijuma.
- 15.2. Ugovorne strane, uključujući članove konzorcijuma, su obavezne potpisati Ugovor o konzorcijumu.
- 15.3. Ugovor o konzorcijumu kao minimum sadrži odredbe koje:

- definišu ulogu i doprinos uspješnoj implementaciji projekta između Ugovornih strana i/ili članova konzorcijuma;
- definišu aktivnosti koje će sprovoditi svaki član tima i raspored aktivnosti;
- definišu prava intelektualne svojine koja se primjenjuju na rezultate proizašle iz Projekta, naročito u pogledu pristupa postojećem znanju, korišćenju znanja, publikacijama i povjerljivosti informacija, te dogovor o intelektualnom vlasništvu potrebnom da se Projekt sprovede;
- opisuju ulogu i dinamiku Ugovornih strana i članova konzorcijuma u izvještavanju prema Fondu;
- definišu pravila vidljivosti kojih moraju da se pridržavaju Ugovorne strane i članovi konzorcijuma.

- 15.4. Ugovorne strane se obavezuju da Ugovor o konzorcijumu neće ometati ili spriječiti Ugovorne strane da izvrše svoje obaveze preuzete ovim Ugovorom o finansiranju.

16. ČLAN 16 – KOMUNIKACIJA

- 16.1. Svi zahtjevi kao i sve vrste komunikacije predviđene ovim Ugovorom sadržaće prirodu i detalje zahtjeva ili komunikacije te biti poslate putem elektronske pošte ili poštom na službenu adresu s potvrdom prijema na sljedeće adrese:

Za Fond:

Fond za inovacije Crne Gore

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 15, Podgorica

Email: cgi@fondzainovacije.me

Tel: +382 20 635 981

Za Korisnika granta:

Kontakt osoba: <ime i prezime>

Adresa: <adresa prijema službene pošte>

Email: <e-mail>

Tel: <broj telefona>

Za Sukorisnika granta:

Kontakt osoba: <ime i prezime>

Adresa: <adresa prijema službene pošte>

Email: <e-mail>

Tel: <broj telefona>

17. ČLAN 17 – PRILOZI UGOVORA

- 17.1. Sledeća dokumenta su priložena ovom Ugovoru i čine sastavni dio Ugovora:
- Prilog 1: Opšti uslovi ugovora;
 - Prilog 2: Odobreni prijavni obrazac;

- Prilog 3: Odobreni budžet projekta;
- Prilog 4: Ugovor o konzorcijumu;
- Prilog 5: Druga relevantna dokumenta (rješenja o registraciji, punomoćje i sl.).

17.2. U slučaju sukoba između posebnih uslova ovog Ugovora i bilo kog priloga uz njega, posebni uslovi imaju prednost. U slučaju sukoba između odredbi Priloga 1 i onih iz drugih priloga, prednost imaju one iz Priloga 1.

18. ČLAN 18 – OSTALE ODREDBE

- 18.1. Ugovorne strane u sopstveno ime i u ime svih članova konzorcijuma izričito potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da Fond ima nultu toleranciju na korupciju i prevare, te da će ukoliko do takvih aktivnosti dođe, preduzeti sve pravne i faktičke radnje protiv lica koja su učestvovala u takvim aktivnostima.
- 18.2. Na ovaj Ugovor primjenjuje se pravna regulativa Crne Gore. Bilo kakav spor u vezi sa Ugovorom ili njegovom realizacijom, povredom, zaključenjem, ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno, međusobnim pregovorima. U slučaju da takvi pregovori ne uspiju, spor će se rješavati kod nadležnog suda u Podgorici.
- 18.3. Ugovorne strane potvrđuju da su pročitale i u potpunosti razumjele ovaj Ugovor i sve njegove priloge, sve ugovorne osnove i polazna dokumenta (programe, priručnike, javni poziv za učestvovanje u programu), da on predstavlja izraz njihove ozbiljne i slobodno izražene volje, te ga u znak potvrde gore navedenog potpisuju na odgovarajućim mjestima.

Za Korisnika granta

Ime:

Titula:

Potpis:

Datum:

Za člana konzorcijuma

Ime:

Titula:

Potpis:

Datum:

Za Fond za inovacije Crne Gore

Ime: dr Bojana Femić Radosavović

Titula: izvršna direktorica

Potpis:

Datum: